

Crna Gora  
**UPRAVA CARINA**  
PODGORICA

Primljeno	22.06.2024		
Org. od	Broj	Amol	injednos
09	5746	16-24	

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

### ZAKUP SOFTVERA ZA KONTROLU AKCIZNIH MARKICA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Uprave carina, Podgorica, Oktobarske revolucije br. 128, PIB: 11095526, koju zastupa, mr Maja Vučinić vd direktorice, (u daljem tekstu: Naručilac) i

LEONHARD KURZ Stiftung & Co KG, sa sjedištem u Fuerth Njemačka, ulica Schwabacher 482, PIB: 132748097 koga zastupa Dr Andreas Hirschfelder, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac).

#### I PREDMET UGOVORA

##### Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga - zakup softvera za kontrolu akciznih markica, prema Tenderskoj dokumentaciji broj 5746/3-24 od 24.05.2024. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 5746/4 od 08.08.2024. godine, i prema ponudi Izvršioca broj #104907 od 21.06.2024. godine.

##### Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj ponudi br. #104907 od 21.06.2024. godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora. Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Po✓

## **II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 3**

Obavezuje se Naručilac da za izvršene usluge iz člana 1 ovog Ugovora plati Izvršiocu vrijednost prema prihvaćenoj cijeni iz ponude br. #104907 od 21.06.2024.godine.

Ukupna cijena za nabavku usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, bez uračunatog PDV-a iznosi 246.000,00 EUR-a. Iznos PDV-a je 51.660,00 EUR-a. Vrijednost ugovorene nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 297.660,00 EUR-a.

## **III ROK I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 4**

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski u roku od 30 dana od dana ispostavljenе mјesečne fakture, sa pozivom na broj ugovora po kojem se plaćanje vrši, na žiro račun IBAN DE96 7608 0040 0452 5073 00, SWIFT DRESDEFF760. Banka: Commerzbank Nürnberg.

## **IV ROK**

### **Član 5**

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu I ovog Ugovora, pružati za period od godinu dana od dana početka primjene ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

## **V GARANCIJA KVALITETA**

### **Član 6**

Izvršilac je uz ponudu dostavio:

- Sertifikat o implementiranom sistemu upravljanja kvalitetom (QMS) u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2015;

- Sertifikat o implementiranom sistemu za upravljanje bezbjednošću informacija prema ISO 27001

## **VI OBAVEZE IZVRŠIOCA**

### **Član 7**

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora Izvršilac je dužan da:

-vrši izmjene u aplikaciji zbog otklanjanja uočenih grešaka u radu aplikacije, vrši ispravke u radu aplikacija zbog uočenih odstupanja rada aplikacija od predviđenog rada na osnovu potvrđenih specifikacija i dokumentacije rada aplikacija, vrši dopunjavanje tehničke i korisničke dokumentacije, uvodi promjene u rad aplikacije, izvodi dopune/izmjene aplikacija na osnovu zakonskih/podzakonskih izmjena nastalih u toku trajanja ugovora, izrađuje dokumentaciju, svaku intervenciju na sistemu dokumentuje kroz formu izvještaja i da istu proslijedi Naručiocu, pruža podršku za definisane komponente 24x7 za carinske službenike, izvodi dežurstva u vremenu 24x7, radnim danima, vikendom i praznicima, obezbijedi da dežurni za rad sistema mora da bude dostupan na dežurnom mobilnom telefonu registrovanom u Crnoj Gori, obezbijedi da dežurni po potrebi (hitna intervencija) izvodi aktivnu intervenciju na sistemu u roku jednog sata poslije primanja poziva

**VII OBAVEZE NARUČIOCA**

### **Član 8**

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora Naručilac je dužan da:

Naručilac je dužan da: pruža neophodnu podršku Izabranom ponuđaču, dostavlja postojeće tehničke i korisničke dokumentacije, pruža detaljne tehničke informacije vezane za postojeću računarsku i komunikacionu infrastrukturu, pruža detaljne informacije vezane za organizacionu strukturu, raspored radnih mjesta i organizaciju računarske infrastrukture krajnjih korisnika,

*Pd*

osigurava nesmetan pristup informatičkoj infrastrukturi u kojoj se nalazi aplikacija, obezbjeđuje udaljene (remote) konekcije i pristup informatičkoj infrastrukturi uz poštovanje svih bezbjedonosnih standarda (VPN IPSec tunnel). obezbjeđuje komunikaciju između aplikacije koja se iznajmljuje i centrale Ponuđača, uz poštovanje svih bezbjednosnih standarda (VPN IPSec tunnel). obezbjeđuje komunikacije mobilnim telefonom između korisnika naručioca posla i dežurne službe ponuđača.

## **VII GARANTNI ROK**

### **Član 9**

Garantni rok počinje da teče od dana izvršenja usluge i to 12 mjeseci od zaključenja ugovora. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, koja je posledica lošeg kvaliteta istog, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izvršioca. Izvršilac je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o svom trošku otkloni nedostatke bez naknade.

## **VIII GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA**

### **Član 10**

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju, za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 10 dana dužim od ugovorenog roka iz člana 5 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršilacu garanciju.

## **IX OBAVJEŠTENJE**

### **Član 11**

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim ugovorom mora biti data u pisanom obliku redovnom poštom, putem faksa ili elektronski (e-mailom) ugovornoj strani preko ovlaštenih kontakt osoba.

Ugovorne strane su dužne da, bez odlaganja, u pisanoj formi, jedna drugu obavijeste o eventualnoj promjeni adrese za prijem pošte, kontakt osobe, elektronske adrese kontakt osoba i/ili broja kontakt telefona /telefaksa.

Ako u toku izvršenja Ugovora dođe do promjene ovlaštenih predstavnika, Ugovorne strane su dužne odmah obavijestiti jedna drugu o tome u pisanoj formi.

Lice za praćenje izvršavanja i realizaciju ovog Ugovora ispred Naručioca je: Aleksandra Pajović.

### **Član 12**

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:

- 1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora
- 2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora
- 3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti

*pa*

prvobitnog ugovora, 3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ZJN. 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog.

## **X IZJAVA O POVJERLJIVOSTI**

### **Član 13**

Ugovor zajedno sa svim prilogima i cjelokupnom dokumentacijom čuvaće se na mjestu koje garantuje bezbjednost podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i sa kojima mogu biti upoznata isključivo lica koja neposredno rade na realizaciji ugovora, a kojima je opravdano potreban pristup takvim informacijama u cilju izvršenja ugovora.

Ugovorne strane se obavezuju da neće, bez pisanog pristanka druge strane, otkriti trećoj strani bilo koju povjerljivu informaciju ili podatke koji se odnose na poslovanje ugovornih strana, a koji su u vezi sa ovim ugovorom. Obaveza povjerljivosti **ostaće na snazi i nakon izvršenja ugovora.**

## **XI UGOVORNA KAZNA**

### **Član 14**

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka za izvršenje predmetne nabavke Izvršilac je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja. Visina ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti ugovora. Ugovorne strane ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvršilac dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca. U slučaju kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza u ugovorenom roku, plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti izvrši ugovorenu uslugu.

*POV*

## **XII RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Član 15**

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

## **XIII RASKID UGOVORA**

### **Član 16**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom i to:

Kad Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet izvršene usluge odstupa od utvrđenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca;

Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze na način predviđen ovim Ugovorom.

Raskid Ugovora o javnoj nabavci se vrši pisanim putem, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dopjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

## **XIV ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 17**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG" broj 074/19, 003/23 i 011/23) ništav je.

## XV PRIMJENA PROPISA

### Član 18

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

## XVI PRIMJERI UGOVORA

### Član 19

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika Ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Izvršioca.


**NARUČILAC**  
**UPRAVA CARINE**

**mr Maja Vučinić**  
**VD DIREKTORICE**




**IZVRŠILAC**  
**LEONHARD KURZ Stiftung & Co KG**

**Dr Andreas Hirschfelder**  
**IZVRŠNI DIREKTOR**



**Peter Mühlfelder**  
Member of the Management Board  
Executive Senior Vice President  
Business Area Security



**ppa. Dirk Bockwinkel**  
Dipl.-Kfm.  
Member of the Management Board  
Executive Senior Vice President  
Global Finance

Fürth, 20.09.2024

*PS*